

Tatjana B. Kručkova (Moskva)

JEZIK I PERESTROJKA

Radikalne promjene do kojih je došlo u političkom životu SSSR-a počev od aprila 1985. godine suštinski su uticale i na jezike koji funkcionišu u zemlji. S jedne strane, porast nacionalne svijesti narodâ SSSR-a, koji nije drugačije tumačen nego kao "nacionalizam", doveo je do radikalnog preispitivanja postojeće jezičke politike koja se u stvari često veoma razilazila sa proklamovanim političkim i teoretskim principima. Taj proces protiče složeno i dosta kontradiktorno, izazivajući u odnosu na život kako pozitivne (na primjer, jačanje pažnje prema sudbini maternjeg jezika) tako i negativne pojave (na primjer, negiranje neophodnosti nacionalno-ruske dvojezičnosti za normalnu životnu aktivnost višenacionalnog Sovjetskog Saveza, zahtjevi prelazak turkijskih, i takođe nekih drugih jezika na arapsko pismo), kao i realnosti koje je za sada teško ocjenjivati jednoznačno (na primjer, usvajanje zakona o jezicima od strane saveznih i nekih drugih autonomnih republika).

Uporedo sa promjenama koje se odvijaju na nivou društvene svijesti, u jezičkoj politici već je realizovan niz akcija koje treba da pomognu harmonizaciju jezičkog života naroda SSSR-a: razrađuju se i obnavljaju pismenosti za jezike bez pisane tradicije, proširuje se sastav jezika na kojima se izvodi školska nastava ili koji se predaju u školama kao predmet (na primjer 1989/90. šk. g. samo je u Moskvi u 42 škole počela nastava 10 jezika naroda SSSR-a), organizuje se mreža kurseva i kružaka za nastavu nacionalnih jezika za ruskojezično stanovništvo, otvaraju se kulturni centri naroda što žive izvan svojih iskonskih teritorija i naroda koji nemaju svoja teritorijalno-državna područja. Veliku ulogu za razvoj mnogih jezika naroda SSSR-a, neosporno, odigraće proširenje njihova korišćenja u sferi masovnog informisanja.

S druge strane, perestrojka je uticala ne samo na funkcionisanje jezikâ nego i na leksičko-semantičke sisteme jezika naroda SSSR-a, posebno podsisteme koji se obično imenuju kao društveno-politička leksika i terminologija.

Prvo, suštinski je aktivizirana upotreba nekih riječi i sintagmi koje označavaju kako pozitivne tako i negativne strane savremenog društvenog života, na primjer *demokratizacija, iniciativa, ličnost', hozraschet* (privredni račun), *reforma, demokratija, burokratija, bjurokratizm, komandno-administrativnye metody, konservativizm, dogmatizm, uravni lovka, iždivenčestvo* (iščekivanje), *vedomstvenost'* (činovnički odnos) i dr. Ušle su u svakodnevni govor riječi koje su prije upotrebljavali samo "buržoaski falsifikatori", na primjer *partokratia, partokrat*.

Drugo, mnoge ideološki obojene riječi i sintagme praktično se prestale da funkcionišu: *razvitoj socializm, zrelyj socializm, brigada komunističeskogo truda, rabočaja garantija, socialističeskie obzajateljstva* (socijalističke obaveze), *perevypolnenie plana* (prebacivanje plana) i sl. Mnogo rjede počele su da se sureću riječi

kommunizm, kommunističeskij, buržuažnyj. Gotovo da se ne upotrebljava sintagma *buržuažna demokratija*, koja je ranije imala visoku frekventnost upotrebe (čak se posebno definisala u objasnidbenim rječnicima) i veoma izraženu negativnu konotaciju. Ona je zamijenjena konotativno neutralnijom sintagmom *zapadnoj demokratija*.

Treće, pojavili su se novi elementi društveno-političke leksike i terminologije: *perestrojka, uskorenje* (ubrzanje, intenzifikacija), *zastoi, novoe političeskoe myšlenie, radikal naga ekonomičeskaja reforma, regional nyi hozrascet* (regionalni privredni račun), *konvertiruemyi rubl'* (konvertibilna rublja), *glasnost, gruppovoj egoizm, kollektivnyj egoizm* i dr., pri čemu su neke od njih postale u pravom smislu ključnim ili, kako ih nazivaju u njemačkojezičkom arealu, riječima-lozinkama savremenog perioda, a druge su, na primjer *uskorenje* brzo izgubile svoju aktuelnost.

Treba istaći da su sve navedene pojave karakteristične za bilo koje jezike u periodima krupnih društvenih promjena, revolucija. One su već bile dobro istražene u stručnoj literaturi na materijalu francuskog jezika u periodu velike francuske revolucije i ruskoga jezika u periodu velike oktobarske revolucije.

Medutim, u leksičko-semantičkom sistemu jezika sada se odvijaju neki dosta specifični procesi uslovljeni osobenostima prethodnog razvoja našeg političkog sistema, a takođe okolnošću da revolucionarne promjene društvenog života koje se sada odvijaju teku u okviru postojeće društveno-ekonomske formacije.

Interesantne promjene desile su se sa značenjima nekih riječi. Tako je riječ *vybory* (izbori) ponovo dobila svoj etimološki sadržaj pa ipak, pošto je u sjećanju još svježe njeno nedavno značenje, koje, istina, nikada nije zabilježeno u rječnicima - obaveznost glasanja za jedinog kandidata, ona se često sada upotrebljava s bližom odrednicama: *vybory na aljternativnoj osnove* (izbori na alternativnoj osnovi - u suštini ta je sintagma tautologična) ili *svobodnye wybory*.

Riječ *parija* počela je onačavati ne samo KPSS nego i bilo koju drugu političku partiju u SSSR-u. Ranije je u tom smislu upotrebljavana samo u odnosu na političke organizacije stranih zemalja.

Tokom razvoja političkog parlamentarizma i formiranja višestranačja u zemlji u odnosu na vlastitu političku realnost počele su se koristiti oznake *pravyj i levij* (desni i lijevi), istina pri tome su one doživjele dosta neobične transformacije. U uslovima višepartijske zapadne demokratije klasifikacija partija na lijeve i desne obično se vrši po obilježju "odnos prema socijalističkoj ideji". Unekoliko pojednostavljujući, može se reći da što više partija prihvata tu ideju, ona je više lijevo. A kod nas se desnim nazivaju pristalice administrativno-komandnog upravljanja privredom, odnosno u suštini je riječ *levij* dobila značenje suprotno tradicionalno-me.

U vezi sa ponovnim ocjenjivanjem istorijske prošlosti zemlje, a takođe realija ekonomskog i političkog života zapadnih zemalja, kod nekih je elemenata društveno-političke leksike i terminologije promijenjena konotacija. Tako je, na primjer,

još donedavno kolektivizacija izvršena 30-ih godina razmatrana kao jedna od pretpostavki koja je učinila mogućom potpunu i konačnu pobjedu socijalizma u zemlji. Konotacija značenja riječi bila je pozitivna. Sada je rašireno gledište po kome se ona smatra protivpravnom akcijom što je razorila seosku privrednu. Prirodno je da u takvoj interpretaciji riječ ima veoma izraženo negativnu konotaciju.

Slična je situacija sa riječju *rynek* (tržiste). Prije su sovjetski ekonomisti smatrali da je tržiste neraskidiv dio privrede kapitalizma. Taj je pojam negativno ocjenjivan, posebno pri pokušajima njegova prenošenja u oblast privrede socijalizma. U skladu s tim i riječ *rynek* ranije je imala više negativnu nego pozitivnu konotaciju. Danas u vezi sa započinjanjem radikalne privredne reforme taj se pojam razmatra u novom aspektu. Pod tržistem se podrazumijeva visokorazvijena društvena podjela rada. Konotacija riječi sada je pozitivna. Interesantno je da je istovremeno snažno porasla učestalost ove riječi i terminoloških spojeva s njom - *rynočnye otnošenija* (tržišni odnosi), *reguliruemyi rynok* (regulirajuće tržiste), pojavili su se novi ustaljeni izrazi - *socijalističeskij rynok* (socijalističko tržiste), *planovno-rynočnyj* (plansko-tržišni).

Pod uticajem navedenih procesa, a takođe uslijed trezvenije ocjene društvenog života zemlje zamijenjena je referentna baza nekih elemenata društveno-političke leksike i terminologije. Ako su se prije riječi kao što su *rynek* (tržiste), *akcija, fermer* (farmer), *rant'e* (rentijer), *monopolizm, antimonopol'noe zakondoateljstvo, birža, cennye bumagi* (vrijednosni papiri), *mafija, narkobiznes, bezrabotnye* (nezaposleni), *reket* upotrebljavale samo u odnosu na život buržoaskog društva, sada se one koriste za opis realija koje postoje u našoj zemlji.

Mnogi elementi društveno-političke leksike koji su već odavno prešli u kategoriju istorizama ili semantičko polje "realije stranih zemalja" danas su ponovo ušli u svakodnevni govor: *trockizm, kulak, monarchist, anarchist, social-demokraty, anarchisto-sindikalisty* i dr.

Interesantno je pratiti kako je zamjena ocjene i društveno-političkih orientira uticala na upotrebu ideoloških markera. Jezicima koji funkcioniraju u društвima što se odlikuju ideološkim monizmom nije svojstvena ideološka diferencijacija u punom smislu te riječi. Pa ipak i u njima nastaje potreba prenošenja pojnova svojstvenih drugim ideologijama. Za to je razrađen čitav niz markera koji omogućuju da se razlikuje jedno ideološko značenje riječi od drugog. Tako, na primjer, još su sasvim nedavno riječi i sintagme kao *svoboda* (sloboda), *demokratija*, *svobodnyj obmen* (slobodna razmjena), *prava čeloveka* upotrebljavane u sovjetskim izda-njima čas bez navodnika čas sa navodnicima. U prvom slučaju označavali su pojmove ideologije koja je dominirala u SSSR-u i drugim socijalističkim zemljama, u drugom - pojmove buržoaske ideologije. Navodnici su vršili ovde takozvanu upozoravajuću funkciju, pomoću njih čitaocu je ukazivano da riječi nisu upotrijebljene u svom značenju, odnosno da u njih nije unesen onaj sadržaj koji je prihvaćen u jeziku (pošto se u jeziku, prirodno, u uslovima ideološkog monizma prvenstveno aktualiziraju značenja

koja fiksiraju pojmove vladajuće ideologije). Analognu funkciju navodnici realizuju i u slučajevima kada se unutarnja forma riječi razlaže sa značenjem. Na primjer, u ruskom jeziku uviјek je u navodnicima upotrebljavana riječ *pravozaštitnyj*. Ona je jedno vrijeme figurirala u ruskom jeziku u značenju "koji se odnosi na buržoasku propagandu zaštite ljudskih prava", ali sudeći po korijenima koji je čine moglo se zaključiti da označava pravnu zaštitu (po analogiji sa *pravoohranitel'nyj*), a navodnici su upozoravali čitaoca da ovdje nešto nije u redu. Kao markeri slični navodnicima upotrebljavale su se riječi *tak nazyvaemij* (takozvani), up. *tak nazyvame zakrytoe obšestvo* (takozvano zatvoreno društvo), ili bliže odrednice, up. *demokratija po-amerikanski* (demokratija na američki način).

Danas se u vezi sa preosmišljavanjem ideoloških koncepcija mnoge riječi i sintagme koje smo spomenuli i koje su se upotrebljavale u određenim kontekstima ili uviјek sa odgovarajućim markerima više ne razmatraju kao nešto što pripada rječniku buržoaske propagande, te se koriste bez navodnika ili dodatnih odrednica. Zato se ti načini često primjenjuju da se diferenciraju savremena značenja elemenata društveno-političke leksike i njihovih značenja u periodu kulta ličnosti i zastoja.

Ali treba istaći da nabrojane vrste markiranja nastavljaju da se upotrebljavaju i za prenošenje značenja elemenata društveno-političke leksike u rječnicima drugih ideologija, up. *pluralizm po-vašingtonski* (pluralizam na vašingtonski način), *demokratija po-sađiški* (demokratija na sađiški način).

Promjene principijenog karaktera desile su se sa društveno-političkom terminologijom. Decenije dominacije u zemlji redukovanih i dogmatiziranih marksizma-lenjinizma, u kome ne samo da nisu dozvoljavane bilo kakve ideološke diskusije nego čak i konceptualna razmimoilaženja, dovele su na nivou jezika da toga da svi društveno-politički termini imaju svoje fiksirano značenje koje se tokom vremena gotovo nije mijenjalo. Karakteristično je da objasnidi rječnici ruskoga jezika kao tumačenja mnogih elemenata ovog pod sistema do sada navode u suštini definicije 80-90-togodišnje starosti, up., na primjer, definiciju riječi imperijalizam: "Najviši i posljednji stadij kapitalizma, koji se odlikuje dominacijom krupnog monopola, borbe između velikih kapitalističkih zemalja za izvore sirovina i tržišta plasmana, za tude teritorije i eksplataciju drugih naroda, što dovodi do neprekidnih agresivnih ratova za novu podjelu svijeta".¹ U tim značenjima ideološki relevantne leksičke jedinice figurirale su ne samo u naučnim tekstovima nego i u tekstovima masovnog komuniciranja, naučno-popularnoj literaturi i sl., odnosno u tom svom svojstvu prelazile su iz naučne sfere u druge sfere komuniciranja, tako da je u izvjesnom smislu sa gledišta jednoznačnosti i odredenosti značenja granica između termina i netermina izbrisana. Naravno, pri tome su ostajala odredena razmimoilaženja u obimu sadržaja

¹ Slovar' russkogo jazyka. T. 1. S. 662. M., 1981.

koji su suštinski zavisili od nivoa obrazovanja raznih grupa nosilaca jezika što su upotrebljavali društveno-političku leksiku.

Sada se bukvalno pred očima odvija semantička diferencijacija društveno-političkih termina. Tako se tokom oštih diskusija o novom liku socijalizma navode na desetine definicija te društveno-ekonomske formacije. Stoga je riječ *socializm* postala prekomjerno višeznačna. U oblasti društveno-političke leksike ovaj je proces krenuo još dalje. Ovdje se već može govoriti ne samo o konceptualnoj nego i o ideološkoj diferencijaciji. Up., na primjer, sljedeći iskaz: "Kao i ranije ostaje razlika između DS i, recimo, takvih kao što sam ja koji sebe smatraju nasljednicima i nastavljačima najboljih tradicija marksizma. Mi, na primjer, društvo izgrađeno u SSSR-u ne smatramo socijalizmom i zato nam se socijalistički put čini najboljom varijantom razvoja ljudske civilizacije. A obrnuto, mnogi u DS govore da postojeće društvo upravo i jeste socijalizam i na toj se agrumentaciji prema njemu odnose skeptički". Prema tome, ideološki je pluralizam neminovno doveo do višeznačnosti mnogih centralnih društveno-političkih termina.

Ali ono nije opozicija na društveno-političku politiku, koja su vodjajuće regulisani položaji te usmjeravanju funkcije jezika načinom na kojeg sporazumljavaju na nacionalno-vještinskoj područjima. Tu procinjuje rečnik, planiranje jezika i način na kojim se razvija i razvija jezik. Poglavlje o političkoj planiranju društvenog razvoja je u svakodnevnosti na planirajućem formusu jezika narodnosti kao elementu jezičke politike i radi da se samo sporadično. Jednako će po svrhi razviti postredan i neposredan uticaj jezičke politike u pogledu jezika narodnosti na društvenu svijest o jeziku i jeziku te na njihovu površnu vrstu.

Kod jezičkog planiranja omogućuje je mimo političkih, privrednih, demografskih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih oblasti (Mackey, 1983), koja jezička politika mora uključivati kada želi intervenskući u uređivanje društvenog polazaja i poduzeća javne komunikacije preduzeti jezik u višesegmentnu zajednicu. U primjeru, kada se zbog raspoloživih objektivnih konzaktnih predstava i raznizajavnih specifičnosti neke teme, ograničuju se samo na rječi za planiranje politika i funkcije jezika, sanacija, relevantne linije. Poglavlje o pozitivni na političku, privremenu i kulturnu i etnogeografsku dimenziju koncipiranja jezičke politike u pogledu jezika narodnosti u jugoslavenskom društvu.

Politički liniodi

Za Jugoslaviju kao federativnu zajednicu naroda i narodnosti, u kojoj međusobni odnosi regulišu u državi teoretskih tipa, osnovni jezikovi i jezičke politike se razvaju u konceptu politike načinac načinak učenja i učenja jezika u društveno-političkom i dečavnom učenju. S obzirom ka fašističkim i komunističkim između naroda i narodnosti baziraju na redoslijedu bliskih i dalekih jezika, u kojima se uključuju narodne pripadnosti jezika i kultura, moguće je podeliti na jezike i kulture.